

# Mmagauta

Moswantšhi: Catherine Groenewald

E amantšhitšwe le nonwane ya kgalekgale  
ya Sekantinabia

**Kotara 2 – Puku Kgolo 5**



Sepedi




**GAUTENG PROVINCE**  
EDUCATION  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**GGT 2030**  
GROWING GAUTENG TOGETHER



Ka ngwaga wo mongwe, go  
ile gwa ba le dibere tše tharo.  
Bere ya tate, ya mma le bere  
ya ngwana. Di be di dula ka  
ntlong ye nnyane ka lešokeng.



Mosong wo mongwe Tate  
Bere o ile ya re: “Bogobe bja  
rena bo sa fiša kudu. Re ka  
sepela ra ya lešokeng ge re  
letetše gore bo fole.”



Mmagauta le yena o be  
a ikotlolla ka go sepela-  
sepela. O ile a bona ntlo ya  
dibere. O ile a kokota, a bula  
a tsena ka gare!



Mmagauta a latswa magobe  
a bona ka moka. O ile a robala  
godimo ga malao ka moka.  
A fetša ka gore: “Ke rata bolao  
bjo, ke bjona bo ntoketšego.”  
Mmagauta o ile a robala.



Dibere tše tharo di ile tša boa gae.



“Di ile tša bolela  
di befetšwe?  
Ke mang yo a  
bego a eja bogobe  
bja rena?”


Bere ya  
ngwana ya re:  
“Ke mang yo a  
bego a robala  
godimo ga  
malao a rena?”



“Ke yena yo!”




Mmagauta o ile a tšhoga  
kudu! O ile a fofa ge a etšwa  
ka bolaong, a tšhaba ka  
lebelo la mmutla. Dibere  
ga se tša ka tša bona  
Mmagauta gape.



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE

**ZENEX**  
FOUNDATION



Puku ye ye Kgolo e tšweleditšwe ke Wordworks.  
Ya beakanywa ke Jacqui Botha. Phetolelo go ya go Sepedi tša dirwa ke  
Makoma Phatudi. E rulagantšwe ke Makoma Phatudi le Juliah Maphutha.

Puku ye Kgolo e filwe laesense go ya ka Creative Common Attribution 4.0 License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

